123-A/IUL/2021/79

بسم الله الرحمن الرحيم

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު

މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް : އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އޮޑިއޯ ރިކޯޑިންގ ސިސްޓަމަކާއި އެއާއިގުޅޭ އިތުރު ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުން

- އަގު: .... ރުފިޔާ (ޖީއެސްޓީ ނުހިމަނާ)
- ޖީއެސްޓީ: .... ރުފިޔާ
- ޖުމުލަ އަގު: .... ރުފިޔާ (ޖީއެސްޓީ އާއެކު)
- ޖުމުލަ މުއްދަތު: .... ދުވަސް (ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން)

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތަފްސީލް:

ނަން: ....

ވިޔަފާރީގެ ނަން: ....

އެޑްރެސް: ....

ފޯން ނަމްބަރ: ....

އައި. ޑީ ކާޑު ނަންބަރު: ....

އީމެއިލް އެޑްރެސް: ....

ވިޔަފާރީގެ ރެޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ: ....

ތާރީޚް: ....

ވިޔަފާރީގެ ސިއްކަ: ....

ސޮއި: ....

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން | ހުސަނިޔާ ބިލްޑިންގ، 03 ވަނަ ފަންގިފިލާ | މެޖިދީމަގު މާލެ، 20127 | މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ | ފޯން: +960 301 5200 +960 301 5257
Website: www.acc.gov.mv | E-mail: info@acc.gov.mv

މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

1. ތަޢާރަފު

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް އޮޑިއޯ ރިކޯޑިންގ ސިސްޓަމަކާއި އެއާއިގުޅޭ އިތުރު ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުން

2. މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލު

Mixer (Qty: 1)

- Total inputs: 16
- Minimum 10 Microphone inputs (XLR)
- Phantom power
- High-pass Filter
- Headphone 1/4 Out: 2
- Stereo RCA Line input: yes

Table top mic (Qty: 9)

- Cardioid gooseneck microphone with base
- Mic length: 12-13 inches
- on/off button
- LED Status indicator
- Mic connection to base: XLR 3-pin
- XLR 3-pin cable to mixer
- Operate on phantom power/without batteries

Additional:

- Cabling, Installation and setup of Mics and Mixer in the meeting room
- Cabling for sound input to a computer system from the mixer (1/4 to 3.5mm)
- Hardware Warranty of 3 Years

3. މަސައްކަތުގެ އަގު

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި އަގު ޖަހާނީ އެ ފޯމުގައިވާ ގޮތަށް ޖީއެސްޓީ ނުހިމެނޭ އަގު، ޖީއެސްޓީ، އަދި ޖީއެސްޓީ އާއިއެކު ޖުމްލަ އަގު ވަކިވަކިންނެވެ.

4. <u>މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު</u>

މަސައްކަތުގެ މުއްދަތަކީ ޤަރާރު ދިނުމުން ހިނގާނެ ޖުމްލަ މުއްދަތެވެ. މުއްދަތަކީ ޤަރާރު ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

5. <u>ކޮންފްލިކްޓް އޮފް އިންޓްރެސްޓް</u>

އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތާއި މިކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ ދެމެދުގައި (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 1.02 ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކްލޯޒް ރިލޭޓިވް" ނުވަތަ "ކްލޯޒް އެސޯސިއޭޓް" ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ގުޅުމެއް) އޮތްކަމުގައި ވާނަމަ، އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު އަންދާސީ ލިޔުމުގައި ސާފުކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

6. <u>އަންދާސީ ހިސާބާއި ގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ ބަސް</u>

މި ބިޑާ ގުޅިގެން ހިނގާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތްތަކާއި ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކުރާނީ ދިވެހި ބަހުންނެވެ.

7. <u>ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބުގެ އަދަދު</u>

މި މަސައްކަތުކުރުމަށް ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހުށަހަޅަންވާނީ އެއް ބިޑެވެ. އެއް އޮޕްޝަނަށް ވުރެ ގިނަ ހުށަހަޅައި ނުބެލޭނެއެވެ.

8. <u>އަންދާސީހިސާބުގެ ވެލިޑިޓީ</u>

- މި ބިޑާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ ހުރިހާ ބިޑެއްގައި މަދުވެގެން 60 (ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ވެލިޑިޓީ މުއްދަތެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

9. <u>ޓެކްސްތަކާއި ޖީއެސްޓީ</u>

- މި މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖޭއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ދައްކަންޖެހޭ ކަސްޓަމްސް ޖީއެސްޓީއާއި ޓެކްސްތަކާއި އަދި އެހެނިހެން ޗާޖަސްއެއް ވާނަމަ އެ ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނީ މަސައްކަތަށް ހަވާލުވާ ފަރާތުންނެވެ.

10. <u>އަންދާސީހިސާބާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރާނެ ގޮތް</u>

- މި ބިޑާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ ލިޔުމުން (ސިޓީ/އީމެއިލް) އިންނެވެ.

123-A/IUL/2021/79

- ބީލަން ހުށަހަޅާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ބީލަމަށް ކޮންމެވެސް ބަދަލެއް ގެނައުމަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެޑެންޑަމެއް (އީމެއިލް/އިއުލާން) ގެންނާނެއެވެ. މިގޮތުން ދޫކުރާ އެޑެންޑަމަކީ ބީލަމުގެ ލިޔެކިޔުމުގެ ބައެކެވެ. އަދި އެ އެޑެންޑަމް ގެޒެޓުގައި އިއުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.

11. ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތް

- އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާނީ އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑީގައި ކޮމިޝަނުގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.
- އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އަންނަ ސުންގަޑީގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ އަންދާސީހިސާބެއް ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.
- އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނީ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ "އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު" ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީހިސާބެއް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
- ބީލަމުގެ ކޮންމެ ސަފްހާއެއްގައިވެސް އެއީ ކިތައް ސަފްހާގެ ތެރެއިން ކިތައްވަނަ ސަފްހާކަން އެނގޭ ގޮތަށް ތަރުތީބުން ސަފްހާ ނަންބަރު ޖަހަންވާނެއެވެ.
- އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހަމަކަން ބަލާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ޗެކްލިސްޓް ފުރާ ޗެކްލިސްޓާއި އެއްގޮތަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
- ބީލަން ހުށަހަޅާއިރު ބީލަން ޝީޓުތަކުގައި ނުވަތަ ބައިންޑްކޮށްފައި ސީލްޖަހައި ހަރުކޮށް ސޮއިކޮށްފައެވެ.
- މި ބީޑާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔުންތަކެއް ދިވެހި ބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.

12. އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވުން

- އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވުން އޮންނާނީ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މިބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވާ ނަމަ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ނުދެވޭނެއެވެ. މި ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ 24 އޮގަސްޓު 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި ކޮމިޝަނުގެ ރިސެޕްޝަނުގައެވެ. (ހ.ސަކީނާމަންޒިލްގެ 03 ވަނަ ފަންގިފިލާ)
- އަންދާސީހިސާބު ހުޅުވާ ބައްދަލުވުމުގައި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް، އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި އަގު، މުއްދަތު އަދި އަންދާސީހިސާބާއި ހުށަހަޅަންޖެހޭ މައުލޫމާތުތަކުގެ ހުށަހެޅި ހިމެނޭ ގޮތަށް ޝީޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ބައްދަލުވުމުގައި ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރުވާ ޝީޓުގެ ކޮޕީ ބަލައިގަތުމަށް ހާޒިރުވި ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ.

13. ކޮލިފައިވާ އަންދާސީހިސާބެއް

- މި ބީޑަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

- މި ބީލަން ކުރިމަތިލާ ފަރާތަކީ ދައުލަތުގެ ބިޑުތަކުން ބިޑުކުރުމުގެ ސަސްޕެންޝަނެއް ހިނގަމުންދާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.
- އެންޓިވައިރަސްއާއިބެހޭ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަން އެންޓިވައިރަސް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
    - ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މި ކޮމިޝަނުން "އެންޓިވައިރަސް ބިޑް ހުށަހަޅާ ފޯމު"
    - <u>އޮޕަރޭޓިންގ ސްޕެސިފިކޭޝަން އެންޑޯސްމަން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ފީޗަރސް (މިނިމަމް ރިކުއަރމަންޓްސްގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ޓެކްނިކަލް އެންޑޯސްމަންޓް)</u>
    - ޕީ.އެސް.ޖީ ދަށުކޮށް ޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ޕީ.އެސް.ޖީ ރިވިއުކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓް
    - ވިއުއަރ ރިވިއުކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓް
    - އެސެސްމަންޓް ރިވިއުކޮށްފައިވާ ސެޓްފިކެޓް
    - މެނުފެކްޗަރ އިންފޮމޭޝަން ރިލޭޓެޑް އޮތޯރައިޒޭޝަން ލެޓަރ "ޑީލަރ ސެޓިފިކޭޝަން ރިލެޓެޑް" (އިއުލާން ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން 03 މަސް ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ)
- އެންޓިވައިރަސް ބައްލަވައިގަތުމަށް މިނިމަމް ރިކުއަރމަންޓް ފުރިހަމަ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ހަރަކާތެއްގެ ފަރާތުން ދ އެންޓިވައިރަސް ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.
    - މިނިމަމް ރިކުއަރމަންޓް / ސްޕެސިފިކޭޝަން ފުރިހަމަ ނުވާ އެންޓިވައިރަސްތައް
    - ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާ އެންޓިވައިރަސްތައް

14. <u>އެންޓިވައިރަސް އިވެލުއޭޝަން މިންގަނޑު</u>

- މި މަސައްކަތަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އެންޓިވައިރަސްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ކުރިން ޓެސްޓްކޮށް އެންޓިވައިރަސްތަކުގެ ތެރެއިން މިނިމަމް ރިކުއަރމަންޓް ފުރިހަމަ ނުވާ އެންޓިވައިރަސްތައް ބާތިލުކުރެވޭނެއެވެ.
- މި އެންޓިވައިރަސް އިވެލުއޭޓްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓް ދޭނީ ތިރީގައި މިވާ ގޮތަށެވެ.
- އަގު 60 ޕޮއިންޓް
- މުއްދަތު 30 ޕޮއިންޓް
- ތަޖުރިބާ 05 ޕޮއިންޓް
- މާލީ ޤާބިލުކަން 05 ޕޮއިންޓް

- އަގަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ އެންމެ ކުޑައަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް 60 ޕޮއިންޓްދީ ނިސްބަތުން ބާކީ ދެން ހުށަހަޅާ އަގުތަކަށް ޕޮއިންޓްދީގެންނެވެ.

- މުއްދަތަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ އެންމެ ކުރުމުއްދަތެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް 30 ޕޮއިންޓްދީ، އެނިސްބަތުން ބަލައި ދެންހުރިހާ މުއްދަތުތަކަށް ޕޮއިންޓްދެވޭނެއެވެ.
- ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓްދޭނީ އިޢުލާނުކުރި ތާރީޚުން ފުރަގަސް ވޭތުވެދިޔަ 3 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް މިބާވަތުގެ 10 މަސައްކަތުގެ ރިފަރެންސް ލެޓަރުތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. 10 މަސައްކަތު ކުރިކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ 05 ޕޮއިންޓް އަދި 10 މަސައްކަތަށްވުރެ މަދުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަދަދަށް ބަލައި ނިސްބަތުންނެވެ. ތަޖުރިބާއަށް ޕޮއިންޓް ދެންނެވިފައިވާ މަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަނިއެވެ.
- މާލީ ގާބިލުކަމަށް މާކްސްދޭނީ އިޢުލާނުކުރި ތާރީޚުން ފުރަގަސް ވޭތުވެދިޔަ 2 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެވެސް ސަރުކާރު ސިސްޓަމާއި ގުޅުންހުރި 10 މަސައްކަތުގެ ރިފަރެންސް ލެޓަރުތަކަށް ބަލައިގެން، ރިފަރެންސް ލެޓަރ ހުށަހަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެއްގެ އަގު އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑުވާނަމަ 05 ޕޮއިންޓް ދެވޭނެއެވެ. ހުށަހަޅާފައިވާ އަގާ އެއްވަރުގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ އަގު ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިވާނަމަ މާލީ ގާބިލުކަމަށް ޕޮއިންޓެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

15. އަންދާސީހިސާބު އެވޯޑުކުރުމާއި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން

ބީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތަށް ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑުކުރުމުގެ ކުރިން، ބީލަމުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ، އެ ބީލަން ކާމިޔާބުވީ ކޮންފަރާތެއްކަމާއި، ކާމިޔާބު ނުވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮބައިކަން އަންގާނެއެވެ. މިގޮތަށް އަންގާ އެންގުމާއި ވިދިގެން ބީލަން ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަމާގުޅޭ މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމަށް 5 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވާފަރާތްތަކުން އެދިއްޖެ ހިސާބުގައި ބީލަން ކާމިޔާބުނުވި ސަބަބު އަންގައިދެވޭނެއެވެ. އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީން ނިންމައި އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ލިބޭ ފަރާތަކަށް އަންދާސީހިސާބު އެވޯޑުކުރަން "ވޯކް އެވޯޑިންގ ނޯޓިސް" އަރުވަން އަންގާނެއެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާނީ ބީލަންކާމިޔާބު ނުވި ފަރާތްތަކުން މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ އެމައްސަލައެއް ބަލައި ނިންމުމަށްފަހު އެފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހުގައެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން އަންނަ ފަރާތަކީ އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އަންނަ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތުން ހާޒިރުވާ އެއްބަސްވުމުގައި ތަފާސް ނަމާ ދީ ކާޑުގައެވެ.

16. ފައިސާ އަދާކުރުން ގޮތް

މަސައްކަތުގެ އަގުދޭނީ މަސައްކަތް ނިމުމުން މަސައްކަތް ބަލައިގަތްކަމަށް މަސައްކަތްކުރުވި ފަރާތުން ލިޔުން ދިނުމުން، މަސައްކަތް ކުރި ފަރާތުން އިންވޮއިސް ހުށަހެޅުމުން.

17. ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް

- މަސައްކަތް ނިމުން ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ތިރީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޖޫރިމަނާ ކަނޑަނީއެވެ.
- ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސް = 0.005 x CP x LD
- CP (ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް) – ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގު
- LD (ލޭޓް ޑިއުރޭޝަން) – ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތަކަށް
- ލިކުއިޑޭޓެޑް ޑެމޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ކަނޑާނީ މުޅި ކޮންޓްރެކްޓްގެ 15% އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާ މިންވަރަކަށެވެ. އެމިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ އެގްރީމެންޓް މަސައްކަތާ ވަކިކުރެވޭނެއެވެ.

18. މަސައްކަތް ނިމުނުކަމުގެ ލިޔުން ދިނުން

- މަސައްކަތް ނިމުމުން، ކުރިމަސައްކަތް ބަލާ ޗެކްކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޝަނުގެ ރިކުއަރމަންޓާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ، މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރި ކަމުގެ ލިޔުން ކޮމިޝަނުން ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

19. އަންދާސީ ހިސާބާއި އެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް:

- މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގައިވާ، ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ "އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު"
- އައިޓަމްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން އެނގޭނެހެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް
- އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ތަރުތީބުން ފުރަތަ ޖަހާފައިވާ ތަރުތީބުން
- މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ "ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓް" (އިޢުލާން ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ފާއިތުވި 03 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންވާނެއެވެ.)
- ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ (ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް)
- ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
- އެސްއެމްއީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ
- ކޮންޕެނީ ޕްރޮފައިލް
- ފާއިތުވި 3 އަހަރުދުވަހު ކޮށްފައިވާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާ ލިޔުންތައް (10 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިޔުން)
- ޕުރިސްޓު
- އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްޓަކައި 3015214 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަންދާސީ ހިސާބާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައް ހަމައަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ޗެކްލިސްޓް

އަންދާސީ ހިސާބު ކޮލިފައިވުމަށް ބޭނުންވާ ލިޔުންތައް	
ތަފްސީލު	✓
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު	
އައިޓަމްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން އެނގޭނޭހެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް	
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް	
އެސްއެމްއީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް	
ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކުނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް	
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ "ޓެކްސް ކްލިއަރަންސް ރިޕޯޓް" (އިއުލާން ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ފާއިތުވި 03 މަސް ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންޖެހޭނެ)	
ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިތުރު ލިޔުންތައް އަދި ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓް ތައްޔާރުކުރަންވީގޮތް	
ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް	
ކޯޓޭޝަން / އެސްޓިމޭޓް	
ފާއިތުވި 3 އަހަރުދުވަހު ކޮންޓްރެކްޓުކުރި މިބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ރިފަރެންސް ލެޓަރތައް	
ބިލުގެ ކޮންމެ ސްޓޭޖެއްގައިވެސް އެއީ ކިތައް ޕަސެންޓެއް ސްޓޭޖްތަކުން އެނގޭ ގޮތަށް ބްރޭކްޑައުން ސްޓޭޖް ނަންބަރު ޖެހުން	
[illegible]	

ބިޑް ހުށަހަޅަންވީ ތާރީޚާއި ގަޑި، 24 އޮކްޓޫބަރު 2021، 11:00	ތައްގަނޑު:	އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ: ނަން: ތަން:

ޗެކްލިސްޓް

ސަފްޙާ ނަންބަރު	ތަފްޞީލު / ލިޔުން
	އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު
	އައިޓަމްތަކުގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން އެނގޭނެހެން ތަފްޞީލުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއް
	ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް
	އެސްއެމްއީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް
	ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން ޖެހޭ ފަރާތެއްނަމަ ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް
	މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ "ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް" (އިއުލާން ކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ފާއިތުވެދިޔަ 03 މަސް ތެރޭގައި ނަގާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާންޖެހޭނެ)
	ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް
	ކޮޓޭޝަން / އެސްޓިމޭޓް
	ރިފަރެންސް ލެޓަރ : 01
	ރިފަރެންސް ލެޓަރ : 02
	ރިފަރެންސް ލެޓަރ : 03
	ރިފަރެންސް ލެޓަރ : 04
	ރިފަރެންސް ލެޓަރ : 05
	ރިފަރެންސް ލެޓަރ : 06
	ރިފަރެންސް ލެޓަރ : 07
	ރިފަރެންސް ލެޓަރ : 08
	ރިފަރެންސް ލެޓަރ : 09
	ރިފަރެންސް ލެޓަރ : 10